

**XITIYISISO LEXI TATIWEKE HI NHLANGANO/VANDLA/HUVO/NHLANGANO WO LWELA
NTSHUXEKO WA TIPOLITIKI**

XILEMUKISO XA NKOKA: KU NYIKA XITATIMENTE XA VUNWA I NANDZU

VUXOKOXOKO BYA MUNHU LOYI A TATAKA XITIYISISO

Xivongo: _____

Mavito hi xitalo: _____

Nomboro ya pasi: _____

Nhlangano/vandla/huvo/nhlangano wo lwela ntshuxeko wa tipolotiki:

Ntalo eka nhlangano/vandla/huvo/nhlangano wo lwela ntshuxeko:

Kherefu ya ndhawu ya hofisi nkulu ya nhlangano/vandla/huvo/nhlangano wo lwela ntshuxeko:

Kherefu ya poso:

**Pheji leyi yi fanele ku tsariwa mapeletwana yo sungula ya mavito emahlweni ka
Muavanyisi wa ku Rhula kumbe Khomixinara wa Vuhlambanyi**



the doj & cd

Department:
Justice and Constitutional Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

.....
·
**Mapele
twana
yo
sungul
a**

Ndzi tiyisisile mahungu laya nga laha henhla hi ndlela leyi landzelaka (xik. ku kuma mahungu eka nhlengelo wa mahungu/ku kuma switatimende eka timbhoni leti landzelaka, ndzi na vutivi hi mhangu leyi na swin'wana) mavito, tikherefu na tinomboro ta tiqingho ta timbhoni ti fanele ku nyikiwa):

Nhlangano/vandla/huvo/nhlangano wo lwela ntshuxeko wa mina, i mavonelo laya nga ta tsakeriwa hi vaaki loko _____
(mavito hi xitalo ya muendli wa xikombelo) a rivaleriwa hi swivangelo leswi landzelaka:

Pheji leri ri fanele ku tsariwa maletere yo sungula ya mavito emahlweni ka Muavanyisi wa ku Rhula kumbe Khomixinara wa Vuhlabanyani



the doj & cd

Department:
Justice and Constitutional Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

.....
Peletw
ana ro
sungul
a

NSAYINO NA XIHLAMBANYO KUMBE XITIYISISO

*(Xiphemu lexi xi fanele ku tatiwa naswona pheji rin'wana na rin'wana ri fanele ku tsariwa mapeletwa yo sungula ya mavito emahlweni ka na hi Muavanyisi wa ku Rhula kumbe Khomixinara wa Vuhlambanyi)

Mina _____
(Mavito hi xitalo na xivongo) ndzi tiyisisa leswaku mahungu lawa ya nga laha henhla i ya ntiyiso.

Kwalaho yi sayiniwe e _____ hi ti _____ n'hweti ya _____
lembe ra _____

Nsayino (Muendli wa xityisiso)

1. Xana u tiva no twisisa vundzeni bya xitatimente lexi?
Nhlamulo: _____
 2. Xana wa kaneta eka ku teka xihlambanyo lexi vekiweke?
Nhlamulo: _____
 3. Xana u teka xihlambanyo lexi vekiweke xi boha eka ripfalo ra wena?
Nhlamulo: _____
- A. Ndza tiyisisa leswaku swivutiso leswi laha henhla ndzi byeriwe swona na leswaku tinhlamulo ta mina leti kombisiweke laha henhla ti tsariwe ndzi ri kona.

Nsayino ya muendli wa xityisiso

- B. Ndza tiyisisa leswaku mutiyisisi u amukerile leswaku u tiva no twisisa vundzeni bya xityisiso lexi hlambanyiweke emahlweni ka mina na leswaku nsayino wa mutiyisisi wu sayiniwile emahlweni ka mina.

Muavanyisi wa ku Rhula
Mukhomixinara wa Vuhlambanyi

Mavito hi xitalo naXivongo _____
(Maletere lamakulu)

Pheji leri ri fanele ku tsariwa maletere yo sungula ya mavito emahlweni ka Muavanyisi wa ku Rhula kumbe Khomixinara wa Vuhlambanyi



the doj & cd

Department:
Justice and Constitutional Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

.....
Peletw
ana ro
sungul
a

Xiyimo (rhenke) _____ Muofisiri wo pfumala xitulu wa Afrika

Kherefu ya Bindzu _____
 _____ (Kherefu ya xitarata yi fanele ku tsariwa)

Siku _____ Ndhawu _____

KUMBE

1. Xana u tiyisisa hakunene vundzeni bya xitiyisiso lexi?

Nhlamulo _____

A. Ndza tiyisisa leswaku xivutiso lexi laha henhla ndzi vutisiwe xona na leswaku nhlamulo ya mina leyi nga laha henhla yi tsariwe ndzi ri kona.

 Nsayino wa Mutiyisisi

B. Ndza tiyisisa leswaku mutiyisisi wa amukela leswaku u tiva no twisisa vundzeni bya xitiyisiso lexi tiyisisiweke emahlweni ka mina na nsayino wa mutiyisisi wu endlwe emahlweni ka mina.

 Muavanyisi wa ku Rhula
 Mukhomixinara wa Vuhlambanyi

Mavito hi xitalo naXivongo _____
 (Maletere lamakulu)

Xiyimo (rhenke) _____ Muofisiri wo pfumala xitulu wa Afrika Dzonga

Kherefu ya Bindzu _____
 _____ (Kherefu ya xitarata yi fanele ku tsariwa)

Siku _____ Ndhawu _____

**Pheji leri ri fanele ku tsariwa maletere yo sungula ya mavito emahlweni ka
 Muavanyisi wa ku Rhula kumbe Khomixinara wa Vuhlambanyi**



the doj & cd

Department:
 Justice and Constitutional Development
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

.....
 .
**Peletw
 ana ro
 sungul
 a**